

THUTOPATLISISO YA TSHIMOLOGO YA LENAANE LA USAID LA METSI A A KGOTLELELANG YA RAMOTSWA

Lenaane la USAID la Metsi a a Kgotlelelang le ikaetse go bopa merafe e e kgotlelelang le go feta e bile e na le metsi a a lekaneng mo maanwaneng a dinoka tsa Okavango le Limpopo. Metsi a a Kgotlelelang a tsepile ka totobalo mo go nneng le polokego ya metsi a a kgabaganyang melelwane ya dinaga le taolo ya metswedithuso; metsi a a nowang a a bolokegileng; a a tsweleng le ditirelo tsa phepatso; tlwaetso ya phetogo ya tlaelamete; le tshomorelo ya bomefutafuta jwa ditshedi le dithulaganyo tsa ikholoji.

Boikaelelo jwa tokomane e ke go:

- Go fa baagi ba Xhumaga tshedimosetso go tswa mo thutopatlisisong ya rona;
- Gatelela dikarolo tse di tlang pele gore Xhumaga e kgotlelele le go feta; le
- Tsamaisa kopano ya go loga maano e e theilweng mo tshedimosetsong e re e kgobokantseng.

RAMOTSWA AT A GLANCE

Re botsoloditse batho ba le 56 mo Ramotswa

Bontsi jwa batho ba ba botsoloditsweng ba ne ba feta dingwaga tse di 35.

Ba ba ka fa tlase ga 35 (27%)

Ba ba fetang 35 (73%)

Bontsi jwa batho ba ba botsoloditsweng e ne e le basadi..

Banna (30%)

Basadi (70%)

In Ramotswa, go thapiwa le ditiro tsa diatla ke tsone metswedi ya konokono ya lotseno.

Go tshaloganya kgotlelelo mo Ramotswa



Metswedi ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tsa tlhago mo Ramotswa ke **dikomelelo, merwalela le sefako.**




Dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tseno di ama ka mo go maswe malapa a a leng mo temothuong le mo ditselng tse dingwe tsa go itshetsa tse di ikaegileng ka metsi ka ntlha ya seo go na le **metsi a a lekanyeditsweng a morafe o ka nnaang le one.**



Mo Ramotswa, kgotlelelo e bonwa e le **tshireletso ya loago go tswa mo pusong.**

Kgotlelelo ke eng?



Kgotlelelo ke bokgoni jwa go tsibogela dikgoreletsi le dibaka-kgatelelo. Go na le ditekanyo tse nne tsa kgotlelelo.

Bokgoni jwa go monya



A re ka **itshireletsa** le go emelelana le ditiragalo?



Bokgoni jwa go fetoga

A re ka **fetola** tsela e re tshelang ka yone morago ga tiragalo e sena go direga?

Bokgoni jwa go solofela



A re ka loga **leano** la ditiragalo tse dingwe tse di ka nnang tsa re diragalela?



Bokgoni jwa go tliša diphetogo

A re ka **fetola** tsela e re **dirang dilo** ka yone go ikaegile ka se re se ithutileng?




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

THUTOPATLISISO YA TSHIMOLOGO

Re dirile thutopatlisiso e e simololang kwa ntlheng (baseline) mo merafeng e e 13 mo dinageng tse supa mo Maanwaneng a Dinoka tsa Limpopo le Okavango fa gare ga Phukwi le Phatwe 2019. Re dirile se go batlisisa ka fa malapa a tshaloganyang ka teng kgotlelelo, ka fa merafe e nonotshang kgotlelelo, le gore seno se raya eng mo tirong ya rona. Nngwe ya dikgaolo tse re di batlisisitseng ke Ramotswa, Botswana. Ramotswa e wela mo Maanwaneng a noka ya Limpopo. Maanwane a Noka ya Limpopo a akaretsa Botswana, Bokone jwa Aforikaborwa, Borwa jwa Zimbabwe le Borwa jwa Mozambique.

KE ENG SE SE TLHOLANG KGOTLELELO?

Thutopatlisiso ya rona e bone gore kgotlelelo e tsholwa ke mabaka a mane: **1. Tshireletso ya Loago, 2. Tshwaragano ya loago, 3. Boikemelaesi, le 4. Ngwaoboswa ya Setso.**



RE FITLHETSE ENG MO RAMOTSWA?

Tlhaelo ya metsi ke kgwetlho e kgolo go gaisa mo Ramotswa. Metswedithuso ya tlhago ke motswedi wa dijo le lotseno, mme gape e tlišetsa malapa a Ramotswa matshosetsi. Bosa le tšelaemete ke mefuta ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo. Dikamo tsa dikgoreletso le dibaka-kgatelelo e nnile go nna le phitlheleo ya dijo le metsi e e kwa tlase. Tšhegetso ya loago e e kwa tlase le lotseno / metswedithuso e e kwa tlase. Dikamo tsa dikgoreletso le dibaka-kgatelelo di ne di aname.

DITLHAELO TSA METSI KE DIKGWETLHO TSE DIKGOLO GO GAISA MO RAMOTSWA

LESWE LA MATLWANA DITLAMELO
 GO ELELA GA METSI
 DIFEFO
 KGOTLHANG
 LEUBA
 TLALA
 GO NWELA SEFAKO
 MOGOTE
 DIPHOLOGOLO TAS NAG
 ga e ikanyege batho
 kgotlhelesegile botsogo
 metsi
 BOITEKANELO
 BOTLHOKATIRO
 BOSE
 KGAOLO YA MOTLAKASE YA NAKWANA
 GO NNA LE MERWALELA

Tlhaelo ya metsi ke motswedi o mogolo go gaisa wa kgatelelo mo malapeng a Ramotswa. Tlhaelo ya metsi e bakiwa ke leuba. Go le gantsi malapa a mo Ramotswa a nna dibeke a sena metsi mo dithepeng. Mo godimo ga leuba go na le mogote le maemo a bosa a a makgwakgwa a a jaaka difefo le merwalela.

Matshwenyego a le mmalwa a ne a tshagisiwa ka ga dituelo tsa metsi le ba Water Utilities Corporation. Malapa a lemogile gore a duelela metsi ka madi a mantsi mme a santse a sa kgone go a fitlhelela.

RAMOTSWA LE METSWEDITHUSO YA TLHAGO

Metswedithuso ya tlhago ke motswedi wa dijo le lotseno, mme gape ke matshosetsi mo malapeng a Ramotswa.

Mmepe wa mogote o o fa tlase gore metsi ke motswedi wa lotseno le dijo mo Ramotswa. Koo metsi a tsewang gore ke matshosetsi ka ntlha ya difefo tse dikgolo le merwalela mo kgaolong.




- Dimela di bonwa e le motswedi wa lotseno gammogo le motswedi wa dijo.
- Diphologolo di bonwa e le motswedi wa dijo gape e le matshosetsi ka ntlha ya kgotlhang ya batho le diphologolo e e itemogelwang mo kgaolong.

DILO TSE DI BAKANG DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO

Bosa le tlelaemete ke mefuta e megolo ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo


Ramotswa e amiwa thata ke maemo a leuba le pula ya matlakadibe e e bakang tshenyho ya matlo le mafaratlhatlha.



RAMOTSWA FA E BAPISIWA LE MAANWANE A NOKA YA LIMPOPO

Jaaka kwa Ramotswa, metswedithuso ya tlhago mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo ke motswedi ya konokno ya go itshetsa, mme gape e ka nna matshosetsi.


Fa go bapisiwa le Ramotswa, metsi a bonwa segolo e le motswedi wa dijo / go itshetsa mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo. Ka tsela e e tshwanang le Ramotswa, metsi gape ke matshosetsi ka gore maanwane otlhe a nnile le bosa jo bo makgwakgwa.



- Jaaka kwa Ramotswa, dimela di bonwa segolo e le motswedi wa lotseno le dijo.
- Jaaka kwa in Ramotswa, diphologolo di bonwa segolo e le motswedi wa dijo.


DILO TSE DI BAKANG DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO

Jaaka kwa Ramotswa, boas le tlelaemete ke mefuta ya konokono ya dikgoreletso le dibaka-kgatelelo mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo. Ramotswa, le fa go ntse jalo ga e na dikgoreletso le dibaka-kgatelelo tsa mofuta wa ditshenekegi le diphologolo. Seno se farologane le maanwane otlhe.



POELOMANNONG GO TSWA DIKGORELETSONG LE DIBAKA-KGATELELONG


Malapa mo Ramotswa a ne a kgona go ipusetsa mo mannong, kgotsa a ne a tlhoka thuso mo morafeng kgotsa mo go balosika.



TSHEGETSO LE THULAGANYETSO YA DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO MO RAMOTSWA


29% tsa malapa di na le batho ba ba ka yang kwa go bone go bona tshegetso.

Ka jalo go na le dilekanyo tse di kwa tlase tsa tshegetso mo Ramotswa. Mo go bao ba ba se nang batho ba ba ka yang kwa go bone, bontsi bo ne bo ka ywa kwa go balosika le kwa morafeng.




34% tsa malapa di na le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone go bona thuso.

Mo go ba ba 34% ba ba nang le batho ba ba ka yang kwa go bone, pusoselegae ke motswedi o mogolo go gaisa wa tshegetso.



RAMOTSWA FA E BAPISIWA LE MAANWANE A NOKA YA LIMPOPO


Jaaka kwa Ramotswa, malapa a a mo Maanwaneng a Noka ya a kgona go dirisa tswakanyo ya morafe le balosika, le bone ka bobone go ipusetsa mannong go tswa mo dikgoreletsong.



TSHEGETSO LE THULAGANYETSO YA DIKGORELETSO LE DIBAKA-KGATELELO MO MAANWANENG A NOKA YA LIMPOPO


56% tsa malapa di na le batho ba ba ka yang kwa go bone go bona tshegetso mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo.

Palo e e feta thata 29% tsa mo Ramotswa. Jaaka kwa Ramotswa, mo go bao ba ba se nang batho ba ba ka yang kwa go bone, bontsi bo ne bo ka ya kwa go balosika kgotsa kwa morafeng.



42% tsa malapa a a mo Maanwaneng a Noka ya Limpopo di na le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone go bona tshegetso. Palo e e feta thata 34% tsa mo Ramotswa.

Mo go ba ba 42% ba ba nang le mekgatlho e ba ka yang kwa go yone, bontsi (jaaka mo Ramotswa) bo ikaegile ka mafapha a puso a a farologaneng.




GO RULAGANYETSA ISAGO MO FUTURE

Ka kakaretso, malapa mo Ramotswa a ne a akanya **gore metswedithuso le tshedimosetso ya tlaleletso e ka ba thusa go tsibogela botoka** dikgoreletso le dibaka-kgatelelo mo isagong.

Ditumelo tsa sable le tshedimosetso di ne di le botlhokwa mo go tseyeng ditshwetso ga batho. Ka jalo go na le tlhokego ya gore merafe e kgone go fitlhelela tshedimosetso e e ikanyegang e bile e le thuso gore e kgone go rulaganya le go loga maano botoka.

46% tsa malapa mo Ramotswa **di na le leano** la dikgoreletso tsa tlhago le dibaka-kgatelelo tsa isago. Mo go 46% tseno tsa malapa a mo Ramotswa a a nang le leano, maano ano a ne a amana thata le kago le metsi. Se maano anog a neng a se lebile e ne e le go nna le kgotlelela e e fetang go dikomelelo le merwalela ya mo kgaolong. Dikao tsa maano a batho ba a begileng di akaretsa:

- **Kago:** Go aga magora, mabotana le mesele e e faposang le matlo a a kgotlelelang.
- **Metsi:** Metswedi ya metsi, tirisogape ya metsi le ditanka tsa metsi.
- **Temothuo:** Go jala ditlhare, dijo tsa tlaleletso tsa diruiwa, dijalo tse di emelelanang le leuba.
- **Ditšhelete:** Iketleeletso ya tsa ditšhelete le go batla metswedi ya lotseno ya tlaleletso.



Palo ya Batho

Tlhokego ya metswedithuso le tshegetso e thibela batho mo Ramotswa go diragatsa maano a bone.

RAMOTSWA E KA KGOTLELELA JANG GO FETA?

Patlisiso ya rona e fitlhetse gore merafe e e kgotlelelang go dikgoreletso tsa tlhago le dibaka-kgatelelo e kgona go 1. Itshireletsa kgatthanong le ditiragalo le go fetola tsela ya yone ya go tshela morago ga tiragalo e sena go nna teng; 2. Rulaganyetsa ditiragalo tse dingwe; le 3. Fetola tsela e merafe e dirang dilo ka yone. Segolo bogolo:

Merafe e e kgonang go itshireletsa kgatthanong le ditiragalo le go fetola tsela ya yone ya go tshela morago ga tiragalo e na le:

- Ditsela tse di nonofileng tsa tlhaeletsano

- Dikgolagano tsa botsalano (loago) tse di nonofileng
- Phitlhelelo go ditheo tse di dirang

Merafe e e kgonang go rulaganyetsa ditiragalo tse dingwe tse di ka nngang tsa diragala e na le:

- Leano la dikgoreletso le dibaka-kgatelelo

Merafe e e ka fetolang tsela e e dirang dilo ka teng e:

- Laola dithulaganyo tsa ikholoji sentle
- Laola dithulaganyo tsa metsi sentle
- Fetola mekgwa ya temothuo gore e tlwaele phetogo ya tlelaemete
- Fetola maano a go itshetsa

Ramotswa e lebilwe ke dikgwetlho tsa phitlhelelo e e farologaneng ya go nna le metsi e e amang morafe otlhe. Tshedimosetso e e gokaganeng e kailwe gore ke tsela e e botlhokwa ya go nonotsha kgotlelelo mo Ramotswa, le dipuisano le setšhaba, gammogo le ditlhaeletsano ka seromamowa, di ka nna didiriswa tse di ka dirisiwang ke batlhankedi ba konokono go tshegetsana batho gore ba tsibogele dikgwetlho tsa bone.

Malapa ka bontsi mo Ramotswa a ipaakanyetsa go itirela ditsibogo tsa one go dikgwetlho tse a lebaganeng le tsone. Le mororo go kgothatsa go bona go itshimololela dilo, seno se fa gape tshono ya gore batho ba tle mmogo, ba loge maano mmogo, ba nne le tlhabololo ya mafaratlhatlha e e atlegileng go feta, gape le gore ba nne le togamaano ya selegae e e nonofileng go feta.

TSHOBOKANYO YA LENAANE LA USAID LA METSI A A KGOTLELELA

Lenaane la USAID la Metsi a a Kgotlelelang le ikaetse go aga merafe e e kgotlelelang go feta le e e nang le metsi a a lekaneng mo maanwaneng a dinoka tsa Okavango le Limpopo. Re na le maikaelelo a mane:

- 1** Go tokafatsa **polokego ya metsi a a kgabaganyang** meelwane ya dinaga le taolo ya metswedithuso management mo maanwaneng a dinoka tsa Okavango le Limpopo .
- 2** Go oketsa **phitlhelelo go metsi a a nowang**, a a babalesegileng le ditirelo tsa phepatso
- 3** Go nonotsha **bokgoni jwa merafe** le ditheo tsa konokono go tswela go fetoga, segolo bogolo kamo ya phetogo ya tlelaemete
- 4** Go somarela **bomefutafuta jwa ditshedi** le dithulaganyo tsa ikholoji

Gore re dire se re aga:



DITHEO TSE DI KGOTLELELANG

- Ditheo di bothokwa mo go laoleng metswedithuso le mo go maatlafatseng kgotlelelo.
- Re tshegetsa ditheo mo go oketseng bokgoni jwa go loga maano, go direng dikgolagano tse di nonofileng, go nonotsha tikologo e e kgontshang le go fithelela maikaelelo a tsone.
- Thuo ya ditheo e bothokwa mo go nne le tswelelong ya leruri.



DITHULAGANYO TSA TSHEDIMOSETSO TSE DI NONOFILENG

- Go laola metswedithuso botoka le go nobotsha kgotlelelo, re tlhoka tshedimosetso e e ka fithelelwang le e e kadirisiwang go tsaya ditshwetso.
- Re a dira gore re tlatse diphatlha tsa tshedimosetso, re kopanya tshedimosetso le go e tsenya mo tseong ya ditshwetso.



MEKGWA YA BOITSHIMOLOLE DI

- Re tlhoka go akanya ka ditsela tse dintšhwa tsa go fetoga go tswela phetogo ya tlelaemete. Mo go se, re tshwanetse go tlhologanya gore mekgwa e ke eng le gore re ka e dirisa jang.
- Re tlaa tshegtsa itshimololelo le dithulaganyo tsa go tswetsa go fetoga mo go matlhagathaga.